



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

MARAGA

MULINGO WA LUSHAKA WA NWAHA NGA NWAHA WA 2014 GIREIDI 3 MBALO: TSIVENDA MULINGO

MARAGA: 40

TSHIFHINGA: AWARA 1

VUNDU _____

TSHITIRIKI _____

LIISELA _____

DZINA LA TSHIKOLO _____

NOMBORO YA EMISI (didzhithi dza 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

KILASI (Tsumbo: 3A) _____

TSHIFANI _____

DZINA _____

MBEU (✓)

MUTUKANA	
----------	--

MUSIDZANA	
-----------	--

DUVHA LA MABEBO

C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Mulingo uyu u na masiařari a 13 hu songo katelwa siařari ja nga nnda.

Ndaela kha vhagudi:

1. Fhindulani mbudziso dzothe kha zwikhala kana kha fureme dzo newaho.
2. Mushumo wothe u sumbedzwe kha bammbiri ja mbudziso.
3. Ni songo shumisa khalikhujeitha.
4. Mulingo uyu u na maraga dza 40.
5. Tshifhingatiwa tsha mulingo uyu ndi minetse dza 60.
6. Mugudisi vha do ni thusa nga u ita mbudziso dza nadowendowe.

Nadowendowe ya u rangela

Shumanis: 125 + 64

Phindulo: nga u shumisa murekanyo wa mbalo.

$$125 + 64 = 189$$

kana

Phindulo: nga u shumisa maitele a 'u pwashekanya'.

$$125 + 64$$

$$\begin{aligned} &= 100 + 20 + 5 + 60 + 4 \\ &= 100 + 20 + 60 + 5 + 4 \\ &= 100 + 80 + 9 \\ &= 189 \end{aligned}$$

kana

Phindulo: nga u shumisa maitele a 'u tanganya ni tshi ya phanda'.

$$125 + 64 \rightarrow 125 + 60 + 4 \rightarrow 185 + 4 \rightarrow 189$$

Ni songo shumiswa maitele a u tsitsa.

Mulingo u thoma kha siañari ji tevhelaho.

- I. Vhekanyani 432, 324, 243, 342 u bva kha thukhu u ya kha khulwane.

_____ ; _____ ; _____ ; _____

2. Vhalelani ni tshi ya murahu nga dzi 100 u bva kha 521 u swika kha 121.

521; _____ ; _____ ; _____ ; 121

Tingeledzani ledere la phindulo yone u bva kha 3-6.

3. $37 + 61 =$

- A 78
- B 67
- C 74
- D 64

4. 3:15 a.m. i kha watshi ya zwitanda i sumbedza uri tshif'hinga ndi ...

- A kotara u bva kha iri ya vhuraru nga matsheloni.
- B kotara u bva kha iri ya vhuraru nga madekwana.
- C kotara u ya kha iri ya vhuraru nga matsheloni.
- D kotara u ya kha iri ya vhuraru nga madekwana.

5. Isani l32 kha l0 ja tsinisa.

- A l40
- B l35
- C l30
- D l00

6. Pwashekanyani nomboro 254 nga maqana, mahumi, na vhuthihi.

- A $200 + 50 + 4$
- B $200 + 5 + 4$
- C $200 + 5 + 40$
- D $200 + 50 + 40$

7. Fhedzisani 7.1 na 7.2.


7.1 Dovhololani phetheni luthihi fhedzi.

$$\triangle \oplus \diamond \quad \triangle \oplus \diamond \quad \text{_____}$$


7.2 Vhalelani ni tshi ya phanda nga vho 20.

220; 240; _____; _____; _____

8. Nwalani dzina ja tshithu tsho newaho.



9. Nwalani dzina ja tshivhumbeo tsho newaho.



10. Talani mutalo muthihi fhedzi wa ndinganyahuvhili (simetiri) kha tshivhumbeo tshi tevhelaho.



- II. Nwalani tshiga tsha nomboro ḳararu furarurathi.
-

- I2. Nwalani dzina la nomboro 165 nga maipfi.
-

- I3. Nwalani ndeme ya didzhithi ya nomboro yo talelwaho nga fhasi kha 472.
-

- I4. Vhuphara ha tshanda tshinwe na tshinwe ndi 10 cm.



Vhuphara ha zwanda zwoṭhe ndi _____ cm.

Fhedzisani mafhungo a tevhelaho a re kha 15 na 16.



15. Tshileme tsha tshisibe tsha u kuvha tsha luvhanda tshi re af'ho nt̄ha tshi kaliwa nga _____.



16. Vhungomu ha boqelo lo sumbedzwaho af'ho nt̄ha vhu kaliwa nga
_____.

17. Fhindulani mbudziso 17.1 na 17.2.

17.1 Rofhiwa u $\frac{1}{4}$ zwi $\ddot{\text{p}}\text{da}$ zwa 2 zwa tshoko $\ddot{\text{l}}$ eithi yo newaho afho fhasi.

--	--	--	--

Ndi furakisheni ifhio ya tshoko $\ddot{\text{l}}$ eithi ye Rofhiwa a $\frac{1}{4}$? _____

17.2 Mulalo u $\frac{1}{4}$ kota ya tshoko $\ddot{\text{l}}$ eithi yo newaho afho fhasi.

--	--	--	--

Mulalo o $\frac{1}{4}$ zwi $\ddot{\text{p}}\text{da}$ zwingana? _____

18. Shumani phindulo dza mbudziso 18.1 na 18.2.


18.1 Kha bogisi ḥa zwitambiswa hu na bola dza milenzhe dza 12, bola dza 12 dza ragibii na bola dza 12 dza thenisi. Bola dzothé dzo ṭangana ndi nngana?

18.2 $5 \times 10 =$ _____

19. Mme vho kovhekanya malegere a 42 kha vhana vhararu u edana.

Nwana muñwe na muñwe o wana malegere mangana?

20. Sedzani tshifanyiso ni kone u fhindula mbudziso dzi re afho fhasi.



20.1 Mufunwa u khona lungana musi a tshi bva hayani a tshi ya tshikoloni?

_____.

20.2 Musi Mufunwa a tshi ya tshikoloni, muri u do vha u kha tshanda tshawe tshamonde kana tshaula? _____.

21. Shumani $245 + 153$ nga u shumisa maitele 'a u tanganya ni tshi ya phanda'.




22. Shumani $489 - 256$ nga u shumisa maitele a 'u pwashekanya'.



23. Gudani girafu ya baa ni kone u fhindula mbudziso dzi no khou tevhela.

Zwifuwo zwi funwaho nga vhagudiswa



23.1 Ndi tshifuwo tshifhio tshi no funeswa? _____

23.2 Ndi vhagudiswa vhangana vha no takalela mmbwa?

24. Vhalani mutevhe wa mitengo i re afho fhasi ni kone u fhindula mbudziso dici tevhelaho.

	R25,00
	R13,50
	R18,25

- 24.1 Ndi zwifhio zwilidzo zwivhili zwine na nga renga nga R38,50 f'chedzi?
-
- 24.2 Takalani o renga phalaphala o fara R50 ya bammbiri. U do wana tshintshi ya vhugai?

U do wana tshintshi ya R _____, _____


25. Shandukisani:

25.1 $R3,50 = \underline{\hspace{2cm}}c$


25.2 $200c = R\underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}$

26. Shumani $42 \div 2$.

27. Olani zwanda kha watshi ya zwitanda u sumbedza uri tshif'hinga ndi 05:15.



28. Olani kuf'huf'hele kha mutalombalo ni tshi sumbedza uri $25 + 25 = 50$.



THANGANYELO: 40

